



Motsaneng o bitswang GaMaupye ho dula ntate Masoga Maupye le mosadi wa hae mme Masohlo Maupye.

Ntate Maupye o fepa lelapa la hae ka ho lema masimong. Hoseng ho hong le ho hong o ya masimong le ntja ya hae Pichonki.



“Kajeno ke tla thola ntho e jang dijalo tsa ka,” ho rialo ntate Maupye ka boitshepo.

“A ke tswelle ka mosebetsi ho fihlela motshehare,” o bolella Pichonki.



Ntate Maupye o sebetsa ka thata masimong.

O fepa lelapa la hae ka hoba rapolasi. Lelapa la Maupye ha le reke phofo le meroho.



Ka mora dihora tse seng kae mme Maupye o fihla masimong.

O tlisitse dijo tsa motshehare le metsi.

“Dumela Mokone,” ho rialo mme Maupye.



Ntate Maupye o a ja, o a nwa a be a phomole.

“Selemong sena pula e re ratile. Dijalo di tala di ntle,” ho rialo ntate Maupye.

“Ee, re tla romela mekotla e leshome tshilong,” ho araba mme Maupye.



“Lebala ka se jang dijalo tsa hao! Re na le dijo tse ngata,” ho rialo mme Maupye a tsheha.

“Ke ya bona ha o ntsebe moratuwa. Ke ya hlapanya, ke tla sethola!” ho araba ntate Maupye.



Ka motsotso oo a bona mmutlanyana o jang dijalo tsa hae.
A tlola a tjekeletsa mohoma mmutlanyaneng.

“Ke tla o fumana,” ha hoeletsa ntate Maupye.



Mmutlanyana wa pholoha wa matha.

Pichonki a seke a o fumana.

Feela mohoma ona o robehile.

Mme Maupye a kgathala matla.